

FER IGRA

Broj 13 | Podgorica, jun 2017.

Revija Sindikata profesionalnih fudbalera Crne Gore

SPFCG PROGLASIO IGRĂČA
SEZONE TELEKOM 1. CFL

Igor Ivanović
NAJBOLJI
u izboru kolega

STRANE 6 - 7

JOVETIĆEVA
SIMULTANKA
PROTIV
JERMENIJE

**CRNA GORA
SANJA
SVJETSKO
PRVENSTO**

STRANE 10 - 11

PRIČA O ŽIVOTU PELEVOOGSINA
VJEĆITA TAMA
fudbalskog princa

STRANE 14 - 15



ŽELJKO JANOVIĆ, PREDSJEDNIK SINDIKATA PROFESIONALNIH FUDBALERA TIM I IGRAČ GODINE, KAMP I TURNIR ZA FUDBALERE BEZ UGOVORA – SINDIKAT JE TU DA NAGRADI I POMOGNE

Poštovani fudbaleri,

iza vas je još jedna sezona, kao i svaka – sa usponima i padovima, ostvarenim ili neostvarenim klupskim i ličnim ambicijama.

Fudbal je, međutim, takav da nema gledanja unazad, već samo naprijed u budućnosti.

Sindikat profesionalnih fudbalera je i ove godine, četvrti put zaredom, pokazao koliko cijeni sve ono što ste radili u minulih 10 mjeseci, i dao vam šansu da vi izaberete najbolje među vama.

Ponovo smo zajedno izabrali najbolji tim Prve crnogorske Telekom fudbalske lige, u najčistijem mogućem izboru – vašim glasovima.

Veliki dio magazina „Fer igra“ posvetićemo upravo našoj i vašoj svečanosti, još jednom se osvrnuti na sve ono što ste uradili u sezoni za nama...

Svi nagrađeni, na proslavi, koja je iz godine u godinu sve svečanija i uglednija, istakli su jedno – da u tim godine ne bi ušli da nije bilo njihovih saigrača. To je naglasio i premijerni dobitnik nagrade za igrača godine, Igor Ivanović.

Naš cilj je, upravo, da u svakoj prilici jačamo vaše zajedništvo, na terenu i van njega.

Naša misija je da vam na sve moguće načine pomognemo. Zbog toga smo i ove godine na usluzi igračima, koji ljeto čekaju bez ugovora i u potrazi za klubom.

Sada je naša pomoć i najveća, jer prvi put organizujemo i pripreme i učešće na međunarodnom turniru, koji će se odigrati u Zagrebu, a na kome će učestovavati igrači bez ugovora iz Hrvatske, Srbije i Slovenije.

Igrači bez ugovora imaju više nego adekvatan stručni rad, jer će trener našeg tima biti Zoran Mijović, naš poznati stručnjak, vlasnik UEFA pro licence.

Fudbaleri će, dakle, imati kompletan aranžman – kvalitetne treninge i jake kontrolne utakmice, prvo tokom priprema na Zlatiboru, a zatim i u Hrvatskoj, pred očima predstavnika klubova iz okruženja.

Vjerujem da će svi, koji se nađu u našem timu, iskoristiti šansu i da će naći angažman, te da će u klubove, što je posebno važno, doći u takmičarskom ritmu, spremni da se od prvog dana uključe u rad sa novim saigračima.

Tako je bilo i prošlih godina, nema razloga da i sada bude drugačije.

U ovom broju magazina „Fer igra“ osvrnućemo se i na uspjeh naše reprezentacije u duelu sa Jermenijom, na trofeje fudbalera Budućnosti i Sutjeske na domaćoj sceni, predstavljemo sve promjene u sistemu takmičenja u Crnogorskoj Telekom ligi, a donosimo, kao i uvijek, zanimljive priče sa međunarodne scene.

Dovoljno razloga da budete sa nama i da zajedno još jednom sumiramo utiske i najavimo ono što nas čeka, već od avgusta.



SADRŽAJ



SPFCG ČETVRTI PUT IZABRAO IDEALNI TIM CFL
NAJBOLJIH JE 11, A POBJEDNICI SU SVI
Strane 4 i 5

BILANS DOMAĆEG ŠAMPIONATA
PEHARIZA BUDUĆNOSTI
SUTJESKU, NAREDNA
SEZONA PO NOVOM SISTEMU
Strane 8, 9 i 12

SAJAN USPJEH KOHEIA KATA
PREKO PLJEVALJA
DO REPREZENTACIJE
JAPANA
Strana 13





SPFCG ČETVRTI PUT IZABRAO IDELANI TIM TELEKOM 1. CFL ONI SU NAJBOLJI U izboru kolega

Četvrtu sezonu zaredom imamo najbolji tim Telekom 1. CFL – Sindicat profesionalnih fudbalera Crne Gore još jednom je izabrao idealnih 11 domaćeg šampionata, a prvi put do sada biran je i fudbaler koji je obilježio sezonu.

Krilni napadač Sutjeske Igor Ivanović ponio je laskavo priznanje za najboljeg fudbalera domaćeg klupske karavane u sezoni 2016/17.

U glasanju kolega, fudbalera iz drugih timova, Ivanović je dobio 46 glasova, deset više od Draška Božovića, člana Rudara, koji je zauzeo drugu poziciju.

Za Radomira Đalovića (Budućnost) glasalo je 19, a za njegovog saigrača Gorana Vujovića 17 fudbalera.

Igor Ivanović (26 godina) je minule sezone postigao osam golova u prvenstvu, sve u drugom dijelu sezone. Njegova Sutjeska je osvojila Kup, dok je u prvenstvu završila

četvrta na tabeli, iako joj je samo jedna pobjeda nedostajala da bude prvak.

- Hvala svima koji su glasali za mene - kazao je Ivanović prilikom primanja nagrade, na ceremoniji upriličenoj na „Imanju Knjaž“ u Podgorici.

- Velika je čast dobiti priznanje od svojih kolega, a još veća biti prvi fudbaler koji je izabran za najboljeg, Hvala i Sindicatu koji uvažava potrebe nas fudbalera.

U anketi za najboljeg igrača učestvovalo

TRADICIJA – KAKO JE NAJBOLJI TIM LIGE IZGLEDAO PO GODINAMA

Izbor najboljeg tima domaće lige u anketi SPFCG prerastao je u tradiciju, pa se podsjetimo se ko je biran u idealnih 11 Telekom 1. CFL u prethodne tri sezone.

SEZONA 2013/14

Golman Ivan Janjušević (Sutjeska), **defanzivci** Vladan Tatar (Lovćen), Miloš Lakić (Petrovac), Vuk Martinović (Lovćen) i Risto Radunović (Budućnost), **vezisti** Branislav Janković (Grbalj), Marko Ćetković (Budućnost) i Nedeljko Vlahović (Rudar) i **napadači** Darko Zorić (Čelik), Stefan Mugoša (Mladost) i Srđan Radonjić (Sutjeska).

SEZONA 2014/15

Golman Ivan Janjušević (Sutjeska), **defanzivci** Dejan Ognjanović (Sutjeska), Nemanja Mijušković (Rudar), Janko Simović (Budućnost) i Mirko Radišić (Rudar), **vezisti** Nedeljko Vlahović (Rudar), Kohei Kato (Rudar) i Draško Božović (Sutjeska) i **napadači** Goran Vujović (Sutjeska), Bogdan Milić (Mladost) i Ivan Knežević (Petrovac)

SEZONA 2015/16

Golman Milan Mijatović (Bokelj), **defanzivci** Momčilo Raspopović (Budućnost), Aleksandar Šofranac (Sutjeska), Mirko Radišić (Rudar) i Risto Radunović (Budućnost), **vezisti** Aleksandar Šćekić (Bokelj), Nedeljko Vlahović (Rudar) i Petar Vukčević (Grbalj) i **napadači** Marko Burzanović (Budućnost), Marko Šćepanović (Mladost) i Darko Bjedov (Zeta).

NAGRADA SINDIKATA najboljem strijelcu Telekom 1. CFL

Četvrti Trofej Radija Crne Gore, priznanja koje dobija najbolji strijelac Telekom 1. CFL, uručen je Zoranu Petroviću, napadaču podgoričke Mladosti, na prigodnoj ceremoniji u hotelu „Hilton“ u Podgorici. Ove godine, akciji se po prvi put pridružio i Sindicat profesionalnih fudbalera Crne Gore. Na svečanosti, Petroviću je uručena nagrada Sindicata, koju je omogućio Telekom Crne Gore.

- Želim da se zahvalim Radiju Crne Gore što nam je omogućio da se pridružimo ovoj akciji, koja prije svega promoviše crnogorski klupski fudbal i igrače. A gdje su igrači, tu će uvijek biti i Sindicat - rekao je predsjednik SPFCG Željko Janović prilikom uručenja nagrade Sindicata najboljem strijelcu. Mladi napadač, koji je nedavno završenu sezonu obilježio sa 14 golova, ujedno je i najmlađi igrač koji je osvojio Trofej Radija Crne Gore. Prijed njega ovo priznanje dobili su Stefan Mugoša, Goran Vujović i Marko Šćepanović.



je 165 igrača prvoligaških klubova, ali je 11 glasačkih listića bilo nepravilno popunjeno. Ovo je prvi put da su igrači izabrali najboljeg među njima.

U organizaciji Sindicata profesionalnih fudbalera četvrti put je izabran najbolji tim sezone, a sada već tradicionalno, birali su ga igrači.

U idealnih 11 su četvorica fudbalera Sutjeske, trojica iz Budućnosti, dvojica iz Zete, po jedan iz Dečića i Rudara.

Najbolji tim Telekom 1. CFL u sezoni 2016/17 čine golman Milan Mijatović (Dečić, 71 glas), defanzivci odbrani Momčilo Raspopović (Budućnost, 82 glasa), Igor Vujačić (Zeta, 55 glasova), Miloš Bakrač (Sutjeska, 50 glasova) i Risto Radunović (Budućnost, 75 glasova), vezisti Goran Miloško (Zeta, 45 glasova), Stevan Kovačević (Sutjeska, 66 glasova) i Draško Božović (Rudar, 84 glasa), te napadači Igor Ivanović (Sutjeska, 58 glasova), Bojan Božović (Sutjeska, 65 glasova) i Radomir Đalović (Budućnost, 75 glasova).

Nagrade članovima idealnog tima uručili su nekadašnji reprezentativci Jugoslavije i naši proslavljeni internacionalci Branko Brnović i Anto Drobniak, kao i doskorašnji reprezentativci Crne Gore Miodrag Džudović i Milorad Peković.

U nujužoj konkurenciji za najbolji tim bili su i fudbaleri kojima je nedostajalo nekoliko glasova, pa će morati da sačekaju narednu priliku, ili već narednu sezonu.

Golman Zete Mladen Božović dobio je 40 glasova, 31 manje od Mijatovića, golman Grbla i novi član Barselone Lazar Carević dobio je 22, Damir Ljuljanović iz Mladosti 11, a Miloš Dragojević iz Budućnosti sedam glasova.

Kada je u pitanju odbrana, u nujužoj konkurenciji za idealni tim bili su još Dragan Grivić iz Grbla (31 glas), Mirko Radišić, koji je u minuloj sezoni nosio dres Rudara (24), kao i Miloš Lakić (Mladost, 19).

U veznom redu, blizu najboljeg tima bili su Marko Burzanović iz Mladosti (36), Deni Hočko iz Budućnosti (35), Mirko Raičević iz Mladosti (28), Aldin Adžović iz Dečića (17) i Aleksandar Macanović iz Bokelja (12), dok su za mjesta u napadu konkurisali i Goran Vujović iz Budućnosti (50 glasova), Šaleta Kordić iz Grbla (31), Vule Vujačić iz Dečića (19), Nikola Krstović iz Zete (14) i Alen Melunović iz Rudara (12).

U anketi za najbolji tim sezone učestvovalo je 197 fudbalera.

Tri brata Ivanović – desilo se da svi daju gol u istom kolu

Braća Ivanović – Bojan, Ivan i Igor, doskora su bila možda i najpoznatija braća na crnogorskoj fudbalskoj sceni, uz Burzanoviće (Goran, Igor, Marko) i Petroviće (Rade, Gavrilo, Mihailo). Najstrajji od njih, 35-godišnji Bojan Ivanović, prvi crnogorski šampion sa ekipom Zete, odlučio je prošle sezone da se povuče iz aktivnog igranja.

- Nekad je neobično, ali je uglavnom zadovoljstvo, igrati sa bratom, ili protiv brata – kaže Igor Ivanović, najmladi od njih.

- Sjećam se da se dogodilo da sva trojica damo gol u istom kolu. Bojan je, osim Zete, igrao za Petrovac, Mogren, Rudar i Mornar, dok je 27-godišnji Ivan, koji je nedavno napustio Mladost, igrao za Rudar, Čelik i kazahstanski Atirau, a na početku karijere za Zoru, Jezero i OFK Bar. - Mnogo sam naučio od njih dvojice, a sa obojicom sam i igrao zajedno. Sa Bojanom u Rudaru 2011. godine, a sa Ivanom takođe u Rudaru, 2014.



Za nekih desetak godina, kada se budu sumirala priznanja i nagrade na domaćoj fudbalskoj sceni, Igor Ivanović neće biti jedini fudbaler koji je biran za najboljeg igrača Telekom 1. CFL, u izboru Sindikata profesionalnih fudbalera Crne Gore koji će uskoro postati tradicionalan.

Ivanović će, međutim, ostati upamćen kao prvi igrač koji je dobio laskavo priznanje nakon što je SPFCG ove godine došao na ideju da na kraju svake takmičarske sezone, uz najbolji tim šampionata, bira najboljeg među najboljima – igrača koji je obilježio prvenstvo.

U izboru kolega, fudbalera, i to protivničkih (nije moglo da se glasa za saigrača), 26-godišnji napadač Sutjeske je najbolji igrač Telekom 1. CFL u sezoni 2016/17.

- Mnogo mi znači priznanje, posebno zbog toga što je došlo u izboru mojih kolega, fudbalera, protiv kojih sam se nadmetao svakog vikenda. Baš oni koji su na terenu znaju najbolje da ocijene trud i učinak svojih protivnika, i zato sam neizmerno srećan što je nagrada stigla u moje ruke. Jednako sam srećan i što je ovo prva nagrada ovakve vrste u Crnogorskoj ligi, i što će jedna lijepa niska najboljih fudbalera u izboru Sindikata početi baš mojim imenom – kazao je Igor Ivanović u razgovoru za „Fer igru“.

U nedavno završenoj sezoni postigao je osam golova – svaki u drugom dijelu sezone. Zbog povrede je, međutim, propustio finiš, onda kada su se „dijelili“ trofeji.

Njegova Sutjeska uspjela je da ugrabi jedan, i to pehar Kupa, a malo je nedostajalo i da osvoji titulu.

- Zadovoljan sam sezonom, mislim da sam igrao dobro od početka, iako sam pogao mreže samo u drugom dijelu. Tokom jeseni nisam imao sreće u mnogim situacijama, baš kao što sam imao na proljeće prilikom postizanja nekoliko golova. Zato je osam pogodaka na kraju možda i prava mjera – iskren je Ivanović.

Nije klasičan napadač, odlično se snalazi na poziciji krila, gdje je obično neuhvatljiv za protivničke defanzive. Može jednako uspješno da igra i ofanzivnog veznog.

- Žao mi je što sam se povrijedio u

Igrači osjećaju sigurnost kada znaju da iza sebe imaju Sindikat

Igor Ivanović do sada nije imao „slučaj“ da se za pomoć obrati Sindikatu profesionalnih fudbalera Crne Gore, ali kaže da samo postojanje SPFCG mnogo znači igračima.

- Naš Sindikat je izrastao u fantastičnu i vrlo funkcionalnu organizaciju, koja prije svega uliva igračima sigurnost. Mnogo je lakše igrati kada znate da iza vas стоји takva organizacija, kojoj u svakom momentu, pri svakom mogućem problemu, možete da se obratite za pomoć. Posebno kod nas, u Crnoj Gori, gdje finansijska situacija u klubovima nije baš idealna – kaže Igor Ivanović.

Sutjeska je, međutim, ispunila svoj cilj. - Željeli smo u Evropu, uspjeli smo da se plasiramo, i to težim, ali lještim putem. Igor Ivanović i dalje je član nikšićke „plavo-bijele“ posade.

Ostao sam da odigram internacionalne mečeve, utakmice kvalifikacija za Ligu Evrope biće veliki izazov za moje saigrače i mene. Kada se završe evropske obaveze, pokušaću da idem dalje, da nađem inostrani angažman. Vjerujem i da će mi priznanje SPFCG za najboljeg igrača sezone pomoći u nastavku karijere – ističe Ivanović.

Eventualni odlazak u inostranstvo neće mu biti prvi. Ivanović ima 26 godina, a već je mnogo toga prošao u karijeri. Počeo je u Zori iz Spuža, igrao za Iskru, pa za Rudar, sa kojim je 2015. osvojio šampionsku titulu, a po jednu sezonu je proveo u OFK Beogradu i azerbejdžanskoj Ziri.

Sa jedne strane i dalje mlad, a sa druge – vrlo iskusan.

- Mnogi potcenjuju našu ligu, koja uopšte nije tako loša, iako je „teška“ i zahtjevna, jer se igra prilično defanzivan fudbal. Dosta je dobrih fudbalera, pokazuje se to i na primjeru reprezentacije, koja niže sjajne rezultate, a dobar dio igrača je igrao, ili i dalje igra, u domaćem prvenstvu – kaže Ivanović.

Kakva su poređenja sa drugim ligama, konkretno sa Azerbejdžanom?

- Razlika je samo u uslovima za trening, u infrastrukturni i u broju navijača na stadionima, a sve je to povezano sa novcem, jer su klubovi u Azerbejdžanu finansijski dosta moćniji od naših. Što se tiče čistog fudbalskog kvaliteta, mislim da u Crnoj Gori igraju bolji igrači nego u Azerbejdžanu.

Igor Ivanović je igrao za mladu reprezentaciju Crne Gore, a vjeruje da će, prije ili kasnije, debitovati i za seniorsku.

- To je san svakog fudbalera, pa i moj. Svestan sam, naravno, da poziv mora da se zasluži igrama na terenu, ja će dati sve od sebe, gdje god budem nastupao – zaključuje Ivanović.

IGOR IVANOVIĆ, NAJBOLJI IGRAC TELEKOM 1. CFL U SEZONI 2016/17

Neće biti jedini, pamtiće se da je

BIO PRVI



Igor Ivanović sa saigračima slavi gol protiv Budućnosti

BUDUĆNOST OSVOJILA TITULU ŠAMPIONA

SREĆAN KRAJ turbulentne SEZONE

Budućnost je osvojila šampionsku titulu u sezoni 2016/17 Telekom 1. CFL - treću, rekordnu u samostalnoj Crnoj Gori.

Podgorički klub došao je do pehara nakon čudne i turbulentne godine, u kojoj je na polusezoni imao čak 11 bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranu Mladost, da bi zbog čak devet proljećnih poraza za prvo mjesto strijepio sve do posljednjeg kola.

Vukotić je preuzeo Budućnost u junu 2015. godine, kada je klub bio nestabilan, bez upravnog odbora i definisanog igračkog kadra.

Malo po malo, Budućnost je rasla, sezoni 2015/16 završila je kao druga na tabeli, a

igrala je i finale Kupa, da bi vrhunac pod

igračima, a iznad svega klubu, koji se stabilizovao nakon velikih problema koje je imao samo godinu ranije - kazao je šampionski trener Budućnosti Miodrag Vukotić.

Vukotiću je po završetku sezone istekao dvogodišnji ugovor, pa je na njegovo mjesto došao Dragan Kažić, trener koji će voditi Budućnost u kvalifikacijama za Ligu šampiona, kao i u narednoj takmičarskoj sezoni Telekom 1. CFL.

- Desio nam se peh da u jednom momen-

tu ostanemo bez pet-šest važnih fudbalera, ali to nije opravданje za loše igre i rezultate u drugoj polusezoni. Iz toga svi treba da izvučemo pouke - klub, fudbaleri, ja kao tren-

er, gdje god budem radio - istakao je Vukotić.

- Titula znači puno - meni kao treneru,



Đalović: Iskupićeemo se navijačima

Nekadašnji reprezentativac Crne Gore Radomir Đalović bio je predvodnik Budućnosti na terenu, a sa 11 postignutih golova i drugi strijelac tima, nakon Gorana Vujovića koji je postigao 12.

- Godinu i po sam u ovom klubu, otkada sam došao imali smo veliku progresiju, sve do posljednja dva mjeseca, kada se zbog loših rezultata zaboravilo kako smo igrali dobro u prvoj polusezoni. Izvinjavam se svim navijačima Budućnosti zbog velikog pada u drugoj polusezoni, potrudimo se da već u evropskim mečevima nastavimo tamu gdje smo stali na polusezoni - kazao je Đalović.

Vukotićem dostigla krajem juna i početkom jula 2016, kada je u kvalifikacijama za Ligu Evrope eliminisala Rabotnički i umalo napravila senzaciju protiv Genka, tima koji je dogurao do četvrtfinala drugog po jačini evropskog takmičenje.

Balgjski klub eliminisao je Budućnost tek nakon boljeg izvođenja penala, nakon što su Podgoričani na svom terenu anulirali zaostatak od 2:0 iz prve utakmice u Belgiji.

Nesrećno ispadanje od jakog evropskog kluba nije destabilizovalo fudbalere Budućnosti, koji su odigrali jesen iz snova u sezoni 2016/17, bili ubjedljivo najbolja i najefikasnija ekipa u ligi, letjeli na krilima napadačkog trojica Đalović - Raičević - Vujović.

- Igrali smo ubjedljivo najljepši fudbal - kazao je Miodrag Vukotić.

Kada su, međutim, gotovo svi proglašili Budućnost za novog prvaka, dogodio se neočekivan i strmoglav pad u drugoj polusezoni, i to nakon sjajnih igara na priprema u Antaliji. Podgoričane su uzdrmale i povrede, pa je krenuo poraz za porazom, a drugoplasirana Mladost kao da je i sama bila iznenadena kiksevima lidera, pa ih nije iskoristila na pravi način.

Probudili su se, međutim, Zeta i Sutjeska, što je bio razlog velikim uzbudjenjima u finišu sezone. Budućnost je, ipak, prva prošla kroz cilj.

- Sjajnu drugu polusezonu, posebno period nakon dolaska Nikole Rakojevića na kormilo, u čijem „mandatu“ su na 17 mečeva u oba takmičenja upisali 12 pobjeda, Nikšićani su krunisali prvim peharom Kupa u samostalnoj Crnoj Gori i plasmanom na evropsku scenu.

Zamalo su čak i osvojili titulu - dogodilo bi se to samo da su u posljednjem kolu u Danilovgradu savladali Isrku - iako su početkom proljećne polusezone imali čak 21 bod manje od Budućnosti, novog šampiona.

Kraj Bistrice, međutim, ne žale mnogo.

- Mogli smo da osvojimo titulu, ali ne smijemo da zaboravimo gdje smo bili prije nekoliko mjeseci - komentarisao je Rakojević nakon osvajanja Kupa.

U finalu najmasovnijeg takmičenja, nikšićki „plavo-bijeli“ su na stadionu pod Goricom savladali Grbalj sa 1:0, golom Miljana Vlaisavljevića u 73. minuti.



SUTJESKA OSVOJILA KUP, PRVI PUT U SAMOSTALNOJ CRNOJ GORI

Do Europe težim, ali sladim putem

Trofej pobjednika Kupa Crne Gore u sezoni 2016/17, potpuno zaslужeno, krasiti vitrine Sutjeske.

Sjajnu drugu polusezonu, posebno period nakon dolaska Nikole Rakojevića na kormilo, u čijem „mandatu“ su na 17 mečeva u oba takmičenja upisali 12 pobjeda, Nikšićani su krunisali prvim peharom Kupa u samostalnoj Crnoj Gori i plasmanom na evropsku scenu.

Zamalo su čak i osvojili titulu - dogodilo bi se to samo da su u posljednjem kolu u Danilovgradu savladali Isrku - iako su početkom proljećne polusezone imali čak 21 bod manje od Budućnosti, novog šampiona.

Kraj Bistrice, međutim, ne žale mnogo.

- Mogli smo da osvojimo titulu, ali ne smijemo da zaboravimo gdje smo bili prije nekoliko mjeseci - komentarisao je Rakojević nakon osvajanja Kupa.

U finalu najmasovnijeg takmičenja, nikšićki „plavo-bijeli“ su na stadionu pod Goricom savladali Grbalj sa 1:0, golom Miljana Vlaisavljevića u 73. minuti.

Sutjeska je zaslужeno slavila u finalnom meču, utisak je da je bila bolja od Grbila baš za taj jedan gol. Ekipa iz Radanovića je do završne predstave Kupa eliminisala dva posljednja šampiona, Mladost i Budućnost, prethodnog pobjednika Kupa, ekipu Rudara, ali protiv Sutjeske u finalu nije mogla više od minimalnog poraza.

- Ova pobjeda i ovaj gol, pred publikom koja je bila naš 12. igrač, zaista je kruna svega. Ovo je moj najdraži gol u karijeri. Čestitke Grbaju na fer i korektnoj igri, a mi smo potpuno zaslужeno došli do pehara. Ispunili smo cilj, izašli smo u Evropu. Nismo uspjeli u prvenstvu, ali jesmo težim putem, možda je ovako i slade. Grad Nikšić ima razloga da slavi, ovo je uspjeh stručnog štaba, uprave kluba i igrača, jer smo svi zajedno uradili sjajan posao - kazao je igrač odluke u finalu, Miljan Vlaisavljević, koji se po završetku sezone preselio u redove Budućnosti.

Sutjeska je do finala Kupa, pod prethodnim trenerom Nebojšom Jovovićem, eliminisala Radnički iz Berana, Zetu i Petrovac, a pod Rakojevićem Iskrju i na kraju Grbalj.

- Nije bilo lako uoči finala, rekao bih da smo više razgovarali nego što smo trenirali. Jer, Evropa nam je u prvenstvu izmakla u posljednjem momentu, iako smo igrali dobro. Na kraju smo uspjeli da osvojimo Kup i tako izademo u Evropu, što je uspjeh i za klub i za cijeli grad. Posebnu težinu uspjehu daje to što Sutjeska nije osvajala Kup od 2006. godine - kazao je Rakojević.

Trofej Kupa i plasman uz kvalifikacije za Ligu Evrope, što povlači sa sobom i novčanu nagradu Uefe od barem 215 hiljada eura, pomoći će Nikšićanim da se dodatno stabilizuju kao klub.

- Osvajanjem Kupa zaokružili smo jednu lijepu cjelinu, u godini u kojoj su naši omladinci osvojili titulu šampiona, a pioniri trofej u Kupu. Već se okrećemo na rednim obavezama, prije svega evropskim. Gledaćemo da se dodatno pojačamo, jer Sutjeska treba uvijek da bude konkurent za najveći plasman na domaćoj sceni - kazao je predsjednik Sutjeske Ranko Jovović.

Crna Gora savladala Jermeniju sa 4:1 i zadržala 2. mjesto u grupi. Jovetićev het-trik za sva vremena

Fudbalska reprezentacija Crne Gore zadržala je 2. mjesto u grupi E kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji i sa velikim optimizmom dočekuje jesenje mečeve odluke.

Izabranici Ljubiše Tumbakovića su u 6. kolu kvalifikacija savladali Jermeniju pod Goricom sa ubjedljivih 4:1, u noći koju je čarobnim potezima obojio Stevan Jovetić.

Kapiten crnogorske reprezentacije postigao je tri gola, što je prvi het-trik u istoriji našeg nacionalnog tima.

Još više od tri gola, pamtiće se načini na koje je tresao jermensku mrežu.

U 28. minutu pogodio je ljevicom sa 20-ak metara, nakon što se efektnim „lažnjakom“ oslobođio protivničkog fudbalera. U 54. minutu je desnom nogom sa još veće razdaljine pogodio same raklje jermenskog gola, da bi sve začinio „makazicama“ osam minuta prije kraja, za velike ovacije na otvorenoj sceni.

Ni najstariji ljubitelji fudbala ne pamte kada je neko na stadionu pod Goricom na jednom meču postigao tri tako efektne gola. Teško se sjetiti da je nešto slično videno i na evropskim terenima.

Sa takvim Jovetićem, strijelcem šest golova u dosadašnjem toku kvalifikacija, baraž za Svjetsko prvenstvo nije nemoguća misija.

- Ne mogu da opišem prave riječi šta sada osjećam. Srećan sam, odavno nisam bio srećniji - bio je prvi Jovetićev komentar nakon partije karijere.

- Prije svega, srećan sam zbog pobjede, jer nam mnogo znače ova tri boda.

Kvalifikacije smo otvorili sa tri sjajna rezultata, remijem



CRNA GORA 2. U GRUPI E KVALIFIKACIJA ZA SVJETSKO PRVENSTVO Traje san o baražu nakon Jovetićeve magije

CRNA GORA MEĐU NAJEFIKASNIJIM REPREZENTACIJAMA U EVROPI

Nakon prvih šest kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, Crna Gora je efikasnija od mnogih velikih evropskih reprezentacija, kao što su Francuska, Engleska, Holandija, Hrvatska... Jovetić i društvo postigli su u dosadašnjem toku kvalifikacija 14 golova, a na svakoj utakmici su barem po jednom tresli protivničku mrežu. Više golova od Crne Gore do sada je postiglo samo šest evropskih reprezentacija, a svi su, izuzev Poljske, imali lakše protivnike - Njemci su dali 27 (od čega 15 Farskim Ostrvima), Belgijanci 24 (šest Gibraltar i 10 Estonija na dva meča), Portugalci 22 (12 su dali Andori), Španci 21 (osam Lihtenštajnu), Italijani 18 (pet Lihtenštajnu), dok su Poljaci dali samo jedan gol više od izabranika Ljubiše Tumbakovića.

Devet od 14 golova Crne Gore je postigla na domaćem terenu na mečevima sa Jermenijom i Kazahstanom, ali su u pitanju timovi protiv kojih ni veće evropske reprezentacije ne mogu da računaju na sigurne bodove.

u Rumuniji i pobedama nad Danskom i Kazahstanom, a onda su došla dva poraza, od Jermenije i Poljske. I morali smo da se vratimo u pobjedički ritam. Nije bilo lako, ali smo uspjeli, idemo dalje. Ne smijem ni da pomislim gdje bismo bili da nismo nesrećno izgubili u Jermeniji.

O svojoj partiji, bio je nešto kraći:

- Ne volim da pričam o svojim golovima, ali da sam mogao da crtam, teško bih nacrtao ljepšu noć. Na kraju i makazice - pokušavao sam, probao, ali nikada do sada to nisam izveo na zvaničnoj utakmici.

Prije Jovetićeve simultanke,

o kojoj su nakon meča brujali i evropski mediji, mrežu Jermenija načeo je Fatos Bećiraj, već u 85. sekundi utakmice, pogotkom na asistenciju Vladimira Jovovića.

- Stevan je odigrao maestralnu utakmicu. Znam ga iz najmlađih dana. To se od njega i očekuje, samo je pitanje kada će da eksplodira. Ovo je posljedica njegovih igara u klubu - kazao je selektor Crne Gore Ljubiša Tumbaković.

Afirmacija mlađih fudbalera još jedna je dobit iz utakmice protiv Jermenija.

U prvoj postavi našla su se četvorica igrača koja su doskora bila u mladoj reprezentaciji, a pored Jovovića, koji je već igrao za seniore, prve minute u kvalifikacijama upisali su golman Danijel Petković, vezista Nebojša Kosović i krilo Marko Janković. Osim njih, u drugom poluvremenu su debitovali Emrah Klimenta i Sead Hakšabanović.

Podatak da su protiv Jermenije počela samo četvorica igrača koja su bila u prvoj postavi na martovskom meču protiv Poljske (Savić, Marušić, Vukčević i Bećiraj), a da se u odnosu na taj meč predstavilo čak 10 drugih fudbalera, dovoljno govori koliko je Tumbaković proširio bazu.

Takva Crna Gora, sa optimizmom dočekuje septembarske i oktobarske mečeve odluke. „Sokoli“ sa 10 bodova dijele sa Dancima drugo mjesto u grupi, ali imaju bolju gol-razliku, dok su Rumunija i Jermenija ostale na po šest bodova. Poljska je ubjedljivo prva sa 18 i nalazi se pred direktnim plasmanom na Mundijal.

Sa Jovetićem, strijelcem šest golova u dosadašnjem toku kvalifikacija, baraž za Svjetsko prvenstvo nije nemoguća misija.



SKUPŠTINA EVROPSKE DIVIZIJE FIFPRO ODRŽANA NA MALTI

Ženske članice po PRVI PUT U BORDU

Predstavnici Sinidkata profesionalnih fudbalera Crne Gore na Skupštini bili su predsjednik Željko Janović i sekretar za međunarodnu saradnju Vladimir Krsmanović.

stavnici Evropske divizije u svjetskom bordu FIFPro, kao i članovi Evropskog borda.

Istaknut je značaj edukacije i zdravlja i bezbjednosti na radu i tom su prilikom predstavljeni rezultati istraživanja o osterotitusu i kontuziji.

Specijalni gosti Skupštine bili su predstavnici fondacije „Heroji fudbala“, koji u okviru svog projekta sprovode aktivnosti protiv specifičnih vidova diskriminacije u ovom sportu.

Predstavnici Sinidkata profesionalnih fudbalera Crne Gore na Skupštini bili su predsjednik Željko Janović i sekretar za međunarodnu saradnju Vladimir Krsmanović.



Svi će se sastati po četiri puta: Sa meča Mladost - Zeta

CFL SA 10, UMJESTO 12 KLUBOVA NOVA LIGA PO novom sistemu

Nova sezona Telekom 1. Crnogorske fudbalske lige, 12. po redu od sticanja samostalnosti, startovaće početkom avgusta i igraće se po novom sistemu.

Umjesto dosadašnjih 12, domaće elitno klupsko takmičenje ubuduće će brojati 10 klubova, što je odluka koju je Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore usvojio još u maju 2016. godine.

U predstojećoj sezoni, u CFL-u će igrati Budućnost, Zeta, Mladost, Sutjeska, Dečić, Grbalj, Iskra, Rudar, Petrovac i novi prvoligaš Kom.

Kom se vratio u elitu nakon što je osvojio prvo mjesto u Drugoj ligi, dok su Rudar i Petrovac sačuvali status prvoligaša tako što su u baraž mečevima bili bolji od Otrant-Olimpija, odnosno Ibra. Iz Prve lige su ispali Jedinstvo, Lovčen i Bokelj.

Novina je da će se timovi nadmetati u četvorokružnom, umjesto dosadašnjem trokružnom sistemu takmičenja - to znači da će se sve ekipe sastati između sebe četiri puta, po dva na domaćem i dva na gostujućem terenu.

Bergerove tablice više neće

pobjednik Duge lige.

Dvije ekipe - osmoplasirana i devetoplasirana na tabeli - igraće baraž sa 2. i 3. iz Druge lige.

Druga liga će još u predstojećoj sezoni (2017/18) brojati 12 klubova, dok će promjene u drugoligaškom društvu uslijediti u sezoni 2018/19, kada će i ono biti redukovano na 10 članova.

Promjene u sistemu takmičenja neće promijeniti način izlaska timova na internacionalnu scenu, pa će, kao i do sada, prvak igrati kvalifikacije za Ligu šampiona, dok će drugoplasirani, trećeplasirani i osvajač Kupa dobiti mjesta u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Četvorokružni sistem takmičenja sa 10 kluba od prije dvije sezone sprovodi se u Hrvatskoj nogometnoj ligi.

RASPORED 1. KRUGA

1. kolo

Grbalj - Petrovac
Rudar - Mladost
Dečić - Zeta
Budućnost - Iskra
Kom - Sutjeska

2. kolo

Petrovac - Sutjeska
Iskra - Kom
Zeta - Budućnost
Mladost - Dečić
Grbalj - Rudar

3. kolo

Rudar - Petrovac
Dečić - Grbalj
Budućnost - Mladost
Kom - Zeta
Sutjeska - Iskra

4. kolo

Petrovac - Iskra
Zeta - Sutjeska
Mladost - Kom
Grbalj - Budućnost
Rudar - Dečić

5. kolo

Dečić - Petrovac
Budućnost - Rudar
Kom - Grbalj
Sutjeska - Mladost
Iskra - Zeta

6. kolo

Petrovac - Zeta
Mladost - Iskra
Grbalj - Sutjeska
Rudar - Kom
Dečić - Budućnost

7. kolo

Budućnost - Petrovac
Kom - Dečić
Sutjeska - Rudar
Iskra - Grbalj
Zeta - Mladost

8. kolo

Petrovac - Mladost
Grbalj - Zeta
Rudar - Iskra
Dečić - Sutjeska
Budućnost - Kom

9. kolo

Kom - Petrovac
Sutjeska - Budućnost
Iskra - Dečić
Zeta - Rudar
Mladost - Grbalj

ZANIMLJIVA FUDBALSKA PRIČA KOHEIA KATA OD RUDARA I CFL-a do reprezentacije Japana

Stevović: Fudbal svima daje šansu, ali neke kriterijume morate da ispunite

Primjer Japanca Koheia Kata, koji je dvije godine nosio dres pljevaljskog Rudara, pokazuje da i Crnogorska fudbalska liga može da bude dobra odskočna daska za veliku scenu - posebno za igrače koji su dosljedni, samouvereni, posvećeni radu i treningu.

Kato, koji sada nastupa za bugarski tim Beroe, dobio je, naime, poziv selektora Japana Vahida Halilhodžića da se priključi pripremama ove azijske reprezentacije. Konkurisao je za prijateljski meč protiv Sirije i kvalifikacioni duel za

Kato (u sredini) slavi jedan od golova koje je postigao za Rudar



odlazak na Svjetsko prvenstvo protiv Iraka.

Ovo je, zanimljivo, prvi slučaj u istoriji fudbalske reprezentacije Japana da se na spisku našao igrač koji nikada nije igrao tamošnju Dječiju ligu, ali i prvi slučaj da je pozvan fudbaler koji ne igra u najjačim ligama Evrope.

Kato se afirmisao u Rudaru, čiji je dres nosio pune dvije godine, od 2013. do 2015. Za Pljevljake je odigrao 61 utakmicu i postigao osam golova, a osvojio je i šampionsku tutulu.

- Ispunjeno mi je igrački san, poziv za reprezentaciju je nešto o čemu mašta svaki dječak kada počinje da se bavi fudbalom - kazao je 28-godišnji Kato, koji svoj lični uspjeh duguje i nastupu u Telekom 1. Crnogorskoj fudbalskoj ligi.

- Mnogo sam napredovao kroz treninge i utakmice u Rudaru, bez toga sigurno ne bi bilo napretka u mojoj karijeri.

On je iz Rudara otišao u poljski Podbeskidze, da bi potom prešao u bugarski Beroe. Dobre igre nisu promakle selektoru Halilhodžiću.

- Igrajući u Poljskoj i Bugarskoj, mogu da kažem da Crnogorska liga nije slabija od ove dvije lige. Sve je na nama igračima, da li ćemo da se žrtvujemo i posvetimo, kako na treningu tako i van terena. Najveću zahvalnost dugujem mojim koordinatorima, Predragu Stevoviću i i Takafumiju Osaki, kao i Rudaru koji mi je dao šansu - kazao je Kato. Japanski vezista stigao je u Crnu Goru 2013. godine, posredstvom Predraga Stevovića.

- Ovo je veliko priznanje za rad i odricanje momka koji je svojim radom treba da bude primjer, ne samo japanskim, nego i našim igračima u Crnoj Gori. Ko ga je upoznao zna da je on primjer ljudskih i profesionalnih vrijednosti. Takođe, ovo je potvrda da se iz naše Prve lige može napraviti uspjeh, ali samo sa velikim radom i disciplinom - kazao je Stevović.

Svjetski mediji su krajem februara prenijeli vijest da je Edinjo, sin legende Pele, osuđen na zatvorsku kaznu od 12 godina i 10 mjeseci zbog trgovine drogom i pranja novca.

Sest dana kasnije, Edinjo je pušten iz zatvora da bi pripremio posljednju odbranu i pokušao da izbjegne višegodišnji boravak iza rešetaka. On je prvi put osuđen još 2014. godine i to na čak 33 godine zatvora, ali je kasnije kazna smanjena...

Iza ovih podataka krije se, međutim, tužna životna priča nasljednika nekrunisanog fudbalskog kralja, koju je opisao i ispisao novinar „Bličer riporta“ Juan Makena.

Edinjo je rođen 1970. godine, 67 dana nakon što je njegov otac vodio Brazil do titule prvaka svijeta u Meksiku, pobjedom nad Italijom u finalu, 21. juna.

Na svijet ga je donijela Peleova supruga Rosemeri dos Šeis Čolbi. Pet godina kasnije Pele i njegova porodica preselili su se u Njujork. „O Rei“ je postao igrač Kosmosa i najbolje plaćeni sportista planete... Nije to bio početak idealnog života, naprotiv - bio je to početak kraja...

„Neposredno nakon dolaska u Njujork, moji roditelji su se razveli, tako da sam odrastao uz majku i sestruru. Tako tipično...“, priča Edinjo.

„Sa ocem je izgubio gotovo svaki kontakt...

„Gledali smo se jednom, dva puta godišnje. Na rođendan, možda još jednom u godini... Nisam volio oca. Moja majka je plakala zbog njega. On je bio, za mene, loša osoba“, kaže Edinjo.

ŽIVOT U NJUJORKU TIH GODINA NIJE BIO LAK...

„Imali smo stan na Menhentnu, ali moje društvo je bilo iz Harlema, kasnije i iz Bronxsa. Niko nije znao ko je moj otac. Nisam želio da iko zna. Očvrsnuo sam na ulici, dobio poštovanje i ponosan sam na to“, priča Peleov sin.

Trenirao je bejzbol, košarku, čak je igrao i hokej, ali fudbalski geni su prevladali - nije, međutim, bio na terenu, već na golu.

Sa 19 godina odlučio je da se vrati u Brazil, na „Vila Belmiro“ stadion, na kome je njegov otac imao status božanstva...

„Pomoglo mu je što je Peleov sin. Da nije bio, pitanje je da li bi dobio šansu da se pokaže u Santosu. Bio je suviše nizak. Nekada je branio odlično, drugi put veoma loše...“, sjeća se novinar Ted Sartori.

Edinjo je, ipak, bio odlučan u namjeri da uspije u svijetu fudbala.

„To što su svi mislili da sam samo Pele-

PRIČA O ŽIVOTU PELEOVOG SINA

Vječita TAMA fudbalskog PRINCA



ov sin samo mi je povećalo želju da se dokažem“, priča Edinjo.

NJEGOV FUDBALSKI PUT I NOVI ŽIVOT USKORO SU ZAUSTAVLJENI...


„Bila je prošla ponoć 24. oktobra 1992. godine. Bio sa u kolima sa priateljem, kada je ispred mene jedan automobil udario čovjeka na biciklu. I pobjegao“, ispričao je Edinjo. Edinjo je, kaže, izašao iz automobila, a njegov drug otrčao da nađe govornicu i pozove hitnu pomoć. Povrijedjeni čovjek je preminuo prije nego što je pomoć stigla...

„Uradio sam sve što sam mogao da pomognem“, rekao je Peleov sin.

Ali, dva mjeseca kasnije protiv njega je podignuta optužnica zbog brze vožnje i ugrožavanja bezbjednosti u saobraćaju, sa smrtnim posljedicama!

„Bio sam u šoku. Moj prijatelj je bio moj jedini svjedok, a u procesu su bili umiješani brojni korumpirani ljudi iz svih sfera. Zašto? Zato što sam Peleov sin i zato što se neko štitio procesom protiv mene“, kazao je Edinjo.

Odležao je u zatvoru šest mjeseci, prije nego što je pušten da se brani sa slobode, a nakon 13 godina mučnog procesa sve optužbe protiv njega su odbačene.



TE GODINE, 2005, NJEGOVI PROBLEMI SU TEK POČELI.

Kako je Edinjo, prosječno talentovani golman, a potencijalno dobar trener, sin najvećeg brazilskega fudbalera, došao u situaciju da bude smatrana kao jedan od ozloglašenih narko-bosova u toj zemlji?

„Kada sa završio karijeru, opušteno sam živio, možda i previše opušteno. Nisam birao prijatelje, to je moja najveća greška“, kazao je Edinjo.

Edinjo pod „biranjem prijatelja“ misli na druženje sa Ronaldom Duarteom Barbotijem de Freitašom, poznatijem kao Naldinjo.

UPOZNAO IH JE ZAJEDNIČKI PRIJATELJ...

„Naldinjo je sin bivšeg fudbalera Pitika, koji je igrao sa mojim ocem. Pele mu je pomogao da nađe klub u Meksiku, a zajedno su bili u Santosu“, priča Edinjo.

Ispostavilo se, međutim, da Naldinjo nije samo sin bivšeg fudbalera, već okoreli kriminalac, povezan sa ozloglašenom bandom krijućim droge i oružja „Comando Vermelho“ (crvena komanda), te kolumbijskom gerilskom organizacijom FARC.

„Naldinjo je bio toliko moćan da ima sopstvenu teritoriju i snabdijevao je kokainom



veliki dio Rio de Žaneira. Od njega zaziru moćne organizacije, ali u određenom trenutku dođe do sukoba interesa i sukoba oko raspolaganja novca.

Tada počinje rat“ ispričao je za „Bličer report“ jedan od policijskih doušnika. Edinjo nije, tvrdi ovaj doušnik, bio pod istragom policije, ali su česti telefonski razgovori sa Naldinjom i susreti u noćnim klubovima Rija postali sumnjivi.

„Telefonski razgovori su jedino što me optužuje. Ne postoji nijedan dokaz o mojoj povezanosti sa kriminalnim aktivnostima“, tvrdi da je nevin Edinjo.

„Nisam ponosan na moje druženje sa njim, ali stojim iza svakog svog postupka u životu. Ja sam žrtva korumpiranog sistema“, ističe Edinjo. Iz policije nisu željeli da komentarišu slučaj Peleovog sina, koji je optužen da je prao novac za potrebe Naldinjove bande.

Mediji su objavili policijsko saopštenje u kome se navodi da je Edinjo priznao krivicu, što on negira.

„Nisam dijete, nisam lud da priznam nešto što nisam uradio. Postoji odgovornost jer sam bio blizak sa pojedinim ljudima, postoji odgovornost, jer sam bio upoznat sa nekim stvarima, ali to je sve. Moja krivica se time završava“, kazao je Edinjo.

On je proveo šest mjeseci u zatvoru 2006. godine, a godinu kasnije njegove veze sa Naldinjom su prekinute, jer je ozloglašeni narko-bos nestao - sumnja se da je ubijen u obračunu bandi, ali postoje i naznake da je još u bjekstvu.

„Postoje brojne izjave mojih prijatelja, ali i članova kriminalnih grupa, da nemam никакve veze sa onim čime me optužuju. Postoji i logika - da sam prao novac, negdje bi se taj novac pojavio. Nema novca, nema automobila, nema luksuznih kuća... Ali, ja sam optužen...“, rekao je Edinjo.

Zbog povezanosti sa Naldinjom, našao se na meti suparničke bande, ne manje opasne od „crvene komande“ - „Primeiro Comando da Capital - PCC“...

„Bio sam na njihovoj listi za odstrijel, ali i oni su shvatili da sam žrtva, da su moj slučaj kreirali korumpirani policijaci i tužioći. Ironično, ljudi sa druge strane zakona su shvatili da sam nevin, a zakon tvrdi suprotno. To može samo u Brazilu“, rekao je Edinjo, koji više od 10 godina dokazuje svoju nevinost i strahuje za život. Od 2014. godine on je i zvanično kriv za trgovinu narkoticima i oružjem, te za pranje novca, a pred njim su dani odluke...

„Neću se predati do kraja. Nastaviću da vjerujem u pravdu i Boga“, poručio je Edinjo.

INTELEKTUALCI NA TERENU - DOKTOR, NOVINAR, HEMIČAR, FORENZIČAR...

Stereotipi o fudbalerima, kao neobrazovanim sportistima, koji samo znaju da „trče za loptom“, ili koji služe za oticanu frazu „ko nema u glavi, ima u nogama“, definitivno postoje, ali mnogo je primjera da su vrhunski igrači, svjetske zvijezde, imali vremena i posvećenosti da se, pored karijere, posvete i edukaciji.

DORDO KJELINI

Jedan od najboljih defanzivaca na svijetu, reprezentativac Italije, nedavno je postao akademski građanin, diplomiravši na Univerzitetu u Torinu, na kome je dobio diplomu iz poslovne administracije.

Odranio je diplomski rad na temu "Poslovni model Juventusa na međunarodnom tržištu".

HUAN MATA

Španski as, vezista Mančester junajteda, ima diplome sa dva fakulteta.

Još dok je igrao u Valensiji, počeo je da



studira žurnalistiku na Univerzitetu Kamilo Hose Sela u Madridu, a diplomu je dobio tokom boravka u Londonu, kada je igrao u Čelsiju.

U tom periodu, počeo je da se zanima za marketing, pa će uskoro da diplomira na Univerzitetu u Mančesteru iz te oblasti.

„Nije bilo lako studirati u Madridu, a živjeti u Valensijsi, ali profesori su imali razumijevanja. Još više su se posvetili kada sam se preselio u London, sa mentorima sam se konsultovao e-mailom. U Mančesteru je već bilo lakše. Zanima me marketing, moj stric se bavi tim poslom u jednoj banci, i kada završim karijeru, volio bih da se posvetim sportskom marketingu“, rekao je Mata, koji godišnje u Mančester junajtedu zarađuje oko devet miliona eura.

SOKRATES


Jedan od najboljih brazilskih fudbalera svih vremena, koji nikad nije osvojio Svjetsko prvenstvo, još tokom igračke karijere završio je medicinski fakultet.

Genije Lampard

U fudbalskim krugovima za najinteligentijeg fudbalera nepričekano važi Frenk Lampard.

Jedan od najboljih engleskih fudbalera svih vremena ima koeficijent inteligencije 150, na testiranju koje su prošli svi fudbaleri Čelsija 2009. godine.

Procjenjuje se da smo 0,5 odsto ljudi na planeti ima veći IQ od 150. Albert Ajnštajn je, recimo imao 160. Lampard je, takođe, poznat po tome što govori latinski. Saigrači su ga zvali Profesor. Prije četiri godine, potpisao je ugovor sa jednom izdavačkom kućom da napiše tri knjige za djecu.



klubu u kome je počeo da se bavi fudbalom.

SIMON MINJOLE

Golman Liverpula je diplomirani pravnik i pravi poliglota - govori i piše engleski, holandski, francuski i njemački.

ARJEN DE ZEUV

De Zeuv se 18 godina profesionalno bavio fudbalom, igrao, između ostalih, u Viganu, Koventriju, Portsmutu, Barnliju...

Ima 46 godina i pri kraju je studija medicine. On, međutim, ima već jedan završeni fakultet - diplomirani je forenzičar, i radi u holandskoj policiji.

LEIN DOUVI

Bivši reprezentativac Sjeverne Irske, fudbaler Sautemptona, Vest Hema i Kristal Palasa, čiji je bio i trener, diplomirao je aeronaustiku, još dok je igrao u nižim engleskim ligama. Radio je kratko u Britiškoj erveziji. Zbog fudbala je, ipak, zanemario posao za koji se školovao, a dugo godina je konsultant na jednom od brojnih kanala Skaj sportsa.

BARI HORN

Horn je u profesionalnoj karijeri dugo godina igrao u Premijer ligi, za Everton i Sautempton, upisao preko 50 nastupa za reprezentaciju Velsa, ali usput postao diplomirani hemičar.

Radi u jednoj srednjoj školi u Česteru, kao profesor hemije.

ŠAKA HISLOP

Nekadašnji golman Njukasla i Vest Hema, čovjek sa preko 400 nastupa u Premijer ligi, reprezentativac Trinidada i Tobaga, diplomirao je na mašinskom fakultetu i jedno vrijeme bio na staziranju u NASA-i.

JUKO NAGATOMO

Interov Japanac diplomirao je političke nauke na univerzitetu Došiša u domovini.

Napisao je i objavio dvije knjige - jedna je posvećena jogi, a druga sopstvenoj duhovnosti.

GLEN DŽONSON

Bivši engleski reprezentativac, as Liverpula i Čelsija, završio je matematiku na Open univerzitetu u Londonu.

Vezista iz Gane Sali Muntari pokrenuo je priču o rasizmu u fudbalu, nesvakidašnjim gestom, koji je izveo na meču italijanske Serie A između Kaljarija i Peskare, kada je demonstrativno napustio teren, nakon što su se sa tribina čuli ozloglašeni majmunski krizi.

Svaki put kada bi dobio loptu, navijači Kaljarija bi počeli sa uvredama, a Muntari se žalio glavnom sudiju Mineliju, tražeći da prekine susret.

Kao odgovor, prvo je dobio zabranu da priča sa publikom, a kada se o oglušio o odluku sudije dobio je karton koji mu je značio suspenziju na narednom meču.

U tom trenutku, Muntari je napustio teren, i usput poklonio dres dječaku koji mu je zajedno sa roditeljima upućivao rasističke povike.

“Dao sam mu dres da bih ga naučio da tako nešto ne treba da radi. Morao sam da dam primjer, da bi jednog dana izrastao u dobру osobu”, rekao je Muntari.

Fudbalska federacija Italije kasnije je poništila Muntarijev karton, jer je FIFA najavila da će preduzeti mjere maksimalne zaštite tamnoputog fudbalera, koji je imao snage i hrabrosti da ukaže na problem, koji, očigledno, nije lako riješiti.

“Mnogo ljudi prolazi kroz isto. Prolazio sam i ja više puta, ali sam sada odlučio da ne čutim i ne pređem preko svega, kao što sam činio ranije”, rekao je Muntari.

“Nadam se da možemo da pobijedimo, svi zajedno. Ovo je borba protiv bolesti. Rasizam je bolest”, naglasio je bivši igrač Milana i Inter-a.

Muntari je pozvao sve njegove kolege da se bore za svoja ludska prava.

“Ako čutiš, ako ne reaguješ, ako se ne zaštitiš, onda gubiš. Ne treba da gubimo, jer smo jaci, jači smo od onih koji vrijeđaju”, kazao je Muntari.

Istraživanje koje je FIFPro obavio prošle godine, u 54 zemlje, a koje je obuhvatilo 14.000 fudbaleru, pokazalo je da je 17,2 odsto igrača, koji igraju u inozemstvu osjetilo neki oblik diskriminacije – uglavnom rasističke.

Muntari smatra da FIFA i UEFA ne rade dovoljno na suzbijanju rasizma u fudbalu.

“O tome se govori nedjelju-dvije, nakon što se dogodi problem, a onda svi zabave”, kazao je Muntari, koji razmišlja i o štrajku kao rješenju.

“Štrajk jeste razumna ideja. Ako se



ITALIJA – TAMNOPUTI IGRAČI NA METI NAVIJAČA

KAKO JE HRABRI SALI MUNTARI ustao protiv rasista NA TRIBINAMA

rasističko zlostavljanje nastavi, onda naravno da nisi u pravom stanju svijesti da igras i samo izadeš. Zašto i igramo fudbal? Iz zabave, iz ljubavi, ali ako toga

nema, šta onda radimo?. Rasizam je svuda i postaje sve gore, tretirali su me kao kriminalca. to se dogada na svakoj utakmici“, rekao je Muntari u intervju za BBC.

FIFPRO PRVI PUT IZABRAO NAJBOLJI ŽENSKI TIM NA SVIJETU

PRVE DAME u kopačkama

Iz godine u godinu, FIFPro vodi sve više računa o ženskom fudbalu. To je pokazao i time što je prvi put u istoriji izabrao najbolji ženski tim godine, koristeći isti princip glasanja, kao i kod tradicionalnog izbora najbolje muške ekipe – najbolje biraju njihove koleginice. FIFPro je 2015. godine sproveo pilot projekt ovog izbora, a 2016. je akcija sprovedena širom svijeta.

Najbolji tim je, simbolično, promovisan 8. marta. Među 3.200 djevojaka, glasove za najbolji tim dalo je i 67 crnogorskih fudbalerki, u anketi koju je, u ime FIFPro-a, organizovao SPFCG.

U najboljem timu svijeta našle su se fudbalerke iz šest zemalja, među njima i dvije Njemicice, osvajačice zlatne olimpijske medalje.

Leoni Majer i Dženifer Marožan su bile dio reprezentacije Njemačke, koja je pobijedila Švedsku u finalu u Rio de Žaneiru, a Marožan je postigla odlučujući pogodak.

„Ovo je lud, lijep i ogroman kompliment. Ponosna sam.“, izjavila je Marožan nakon što joj je uručena nagrada.

„Ali, bez mog tima ovo ne bi bilo moguće. Iz tog razloga jedno veliko i zasluzeno hvala mojim saigračicama.“

Najviše igračica u idealnom timu dolazi iz SAD - četiri (Houp Solo, Karli Lojd, Ali Kriger i Aleks Morgan), dok pet fudbalerki trenutno nastupa za Olimpik iz Liona, šampiona Francuske i pobjednika Lige šampiona: Vendi Renar, Eugenija le Somer, Aleks Morgan, Dženifer Marožan i Ada Hegerberg. U timu su dvije djevojke, koje su osvajale naslov najbolje fudbalerke svijeta - Marta i Karli Lojd.

Marta je čak pet puta bila najbolja igračica planete (2006, 2007, 2008, 2009, 2010), a Karli Lojd je osvajala nagradu 2015. i 2016.

IDEALNI TIM

GOLMANKA: Houp Solo (SAD, slobodna igračica)

ODBRANA: Leoni Majer (Njemačka, Bajern Minhen), Nila Fišer (Švedska, VfL Volsburg), Vendi Renar (Francuska, Olimpik Lion), Ali Kriger (SAD, Orlando Prajd)

SREDNJI RED: Dženifer Marožan (Njemačka, Olimpik Lion), Karli Lojd (SAD, Manchester Siti), Marta (Brazil, Rozengard)

NAPAD: Aleks Morgan (SAD, Olimpik Lion), Ada Hegerberg (Norveška, Olimpik Lion), Eugenija le Somer (Francuska, Olimpik Lion)





FIFPRO
World Players' Union



Kontaktirajte nas

Džan 14, 81000 Podgorica
Tel: 020/513-531
Fax: 020/513-531
e-mail: sindikat@spfcg.org
e-mail: spfcg@t-com.me
web: www.spfcg.org

Predsjednik SPF CG

Željko Janović
Tel: 068/813-451
e-mail: zeljko.janovic@yahoo.com

Međunarodna saradnja

Vlado Krsmanović
Tel: 068/813-426
e-mail: vladok2002@t-com.me

Advokati

Filip Jovović
Tel: + 382 67 406 460
e mail: filip.j.jovovic@gmail.com

Aleksandar Kovačević
Tel: 069/369-101
e-mail: aleksandar@advokati.me